

**301.**

Na osnovu člana 12 stav 5 Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja ("Službeni list RCG", broj 28/06 i "Službeni list CG", br. 28/11 i 48/15), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja donijelo je

**PRAVILNIK  
O FITOSANITARNIM MJERAMA ZA SPREČAVANJE UNOŠENJA I ŠIRENJA ŠETNOG  
ORGANIZMA AROMIA BUNGII (Faldermann)\***

**Predmet**

**Član 1**

Ovim pravilnikom propisuju se fitosanitarne mjere za sprečavanje unošenja i širenja *Aromia bungii* (Faldermann) (u daljem tekstu: štetni organizam) na određeno bilje i drvo.

**Određeno bilje, drvo i drveni materijal za pakovanje**

**Član 2**

Određeno bilje je bilje vrste *Prunus* spp., osim *Prunus laurocerasus* L. namijenjeno sadnji, čiji je prečnik stabla na najdebljem dijelu 1 cm ili veći, osim sjemena.

Određeno drvo je drvo u potpunosti ili djelimično proizvedeno od određenog bilja koje:

- je u potpunosti ili djelimično zadržalo svoju prirodnu oblu površinu, sa korom ili bez nje, kao i drvo u obliku strugotine, iverja, piljevine i drugog drvnog otpada, uključujući drvo koje nije zadržalo prirodnu oblu površinu; i

- je dato u Prilogu 1 koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Određeni drveni materijal za pakovanje je materijal za pakovanje djelimično ili u potpunosti proizveden od određenog bilja.

**Fitosanitarne mjere prilikom unošenja određenog bilja**

**Član 3**

Određeno bilje porijeklom iz država u kojima je poznato da je u njima prisutan štetni organizam, može se unositi u Crnu Goru ako ga prati fitosertifikat koji u rubrici „Dopunska izjava” sadrži jedan od podataka:

- 1) da je bilje tokom cijelog svog životnog ciklusa raslo na mjestu proizvodnje koje je registrovao i kontrolisao nadležni organ za zdravstvenu zaštitu bilja u državi porijekla i da se to mjesto proizvodnje nalazi na području koje je slobodno od štetnog organizma u skladu sa Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere, a naziv tog područja upisuje se u rubrici fitosertifikata „mjesto porijekla”;
- 2) da je bilje u periodu od najmanje dvije godine prije izvoza, a bilje mlađe od dvije godine tokom cijelog životnog ciklusa, raslo na mjestu proizvodnje koje je uspostavljeno kao slobodno od štetnog organizma u skladu sa Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere pod uslovom da:
  - a) je mjesto proizvodnje registrovao i kontrolisao nadležni organ za zdravstvenu zaštitu bilja u državi porijekla;
  - b) na mjestu proizvodnje nijesu pronađeni znaci prisustva štetnog organizma prilikom obavljena najmanje dva službena inspekcijska pregleda tokom godine u odgovarajuće vrijeme;
  - c) je mjesto proizvodnje potpuno fizički zaštićeno od unošenja štetnog organizma ili se na njemu vrše odgovarajuća preventivna tretiranja i okruženo je sigurnosnim područjem poluprečnika najmanje 4 km unutar kojeg se godišnje u odgovarajuće vrijeme obavlja posebni nadzor, radi otkrivanja prisustva ili znakova prisustva štetnog organizma;

d) su u slučaju otkrivanja prisustva ili znakova prisustva štetnog organizma, odmah preduzete fitosanitarne mjere radi iskorjenjivanja štetnog organizma i ponovnog uspostavljanja sigurnosnog područja slobodnog od štetnog organizma;

e) je neposredno prije izvoza obavljen inspekcijski pregled pošiljke bilja, radi otkrivanja prisustva štetnog organizma, naročito na stablu i granama tog bilja, uključujući uzorkovanje ciljanom destrukcionom metodom, a ako je pošiljka bilja porijeklom sa mjesta proizvodnje u sigurnosnom području gdje je otkriveno prisustvo ili znaci prisustva štetnog organizma, uzorkovanje bilja iz te pošiljke vršeno je destrukcionom metodom u skladu sa sljedećom tabelom 1:

Tabela 1

| Broj biljaka u lotu | Stepen uzorkovanja destrukcionom metodom<br>(broj biljaka koje se moraju rasjeći) |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 – 4 500           | 10 % veličine lota                                                                |
| > 4 500             | 450                                                                               |

3) da je bilje proizvedeno iz podloga koje ispunjavaju uslove iz tačke 2 ovog stava i kalemljeno sa plemkama koje ispunjavaju sljedeće uslove:

a) da u vrijeme izvoza prečnik kalemljenih plemki na najdebljem dijelu nije veći od 1 cm;

b) da je kalemljeno bilje pregledano u skladu sa tačkom 2 podtačka d) ovog stava.

Pošiljke određenog bilja koje su unose iz države za koju je poznato da je u njoj prisutan štetni organizam, detaljno se provjeravaju na mjestu unošenja ili na mjestu odredišta na propisan način uz primjenu metoda kojima se obezbjeđuje otkrivanje znakova prisustva štetnog organizma, naročito na stablima i granama biljaka, uključujući prema potrebi i uzorkovanje ciljanom destrukcionom metodom.

### **Fitosanitarne mjere prilikom unošenja određenog drveta**

#### **Član 4**

Određeno drvo, osim drveta u obliku iverja, čestica, strugotina, otpada i ostataka, porijeklom iz država za koje je poznato da je u njima prisutan štetni organizam, može se unositi u Crnu Goru ako ga prati fitosertifikat koji u rubrici „Dopunska izjava” sadrži jedan od sljedećih podataka:

1) drvo je porijeklom iz područja koje je nadležni organ za zdravstvenu zaštitu bilja u državi porijekla uspostavio kao područje slobodno od štetnog organizma u skladu sa Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere, a naziv tog područja upisuje se u fitosertifikat u rubriku “mjesto porijekla”;

2) da je drvetu odstranjena kora i da je toplotno tretirano temperaturom od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 30 minuta u kontinuitetu kroz cijeli profil drveta uključujući njegovu srž i da je označeno oznakom „HT” koja se stavlja na drvo ili na drveno pakovanje;

3) da je drvo podvrgnuto odgovarajućem jonizujućem zračenju, radi postizanja apsorbovane doze od najmanje 1 kGy kroz cijelo drvo.

Određeno drvo, u obliku iverja, čestica, strugotina, otpada i ostataka, porijeklom iz država za koje je poznato da je u njima prisutan štetni organizam može se unositi u Crnu Goru ako ga prati fitosertifikat koji u rubrici „Dopunska izjava” sadrži jedan od sljedećih podataka:

1) drvo je porijeklom iz područja koje je nadležni organ za zdravstvenu zaštitu bilja u državi porijekla uspostavio kao područje slobodno od štetnog organizma u skladu sa relevantnim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere, a naziv tog područja upisuje se u fitosertifikat u rubriku “mjesto porijekla”;

2) da je drvetu odstranjena kora i da je toplotno tretirano temperaturom od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 30 minuta u kontinuitetu kroz cijeli profil drveta uključujući njegovu srž;

3) da je drvo obrađeno u komade debljine i širine do 2,5 cm.

Pošiljke određenog drveta koje su unose iz države za koju je poznato da je u njoj prisutan štetni organizam, detaljno se provjeravaju na mjestu unošenja ili na mjestu odredišta na propisan način uz primjenu metoda kojima se obezbjeđuje otkrivanje znakova prisustva štetnog organizma, naročito na stablima i granama biljaka, uključujući prema potrebi i uzorkovanje ciljanom destrukcionom metodom.

### **Posebni nadzor**

#### **Član 5**

Radi utvrđivanja prisustva štetnog organizma, sprovodi se posebni nadzor u skladu sa godišnjim programom fitosanitarnih mjera, uzimajući u obzir dostupne naučne i tehničke podatke, biologiju štetnog organizma, prisustvo i biologiju određenog bilja i druge relevantne informacije.

Posebni nadzor vrši se vizuelnim pregledom, a u slučaju sumnje na prisustvo štetnog organizma uzimaju se uzorci, radi identifikacije štetnog organizma.

### **Obilježeno područje**

#### **Član 6**

Ako se posebnim nadzorom na nekom području potvrdi prisustvo štetnog organizma, bez odlaganja uspostavlja se obilježeno područje, koje se sastoji od zaraženog i sigurnosnog područja.

Zaraženo područje je područje u kojem je potvrđeno prisustvo štetnog organizma i koje sadrži bilje:

- za koje je poznato da je napadnuto štetnim organizmom;
- koje pokazuje znake koji ukazuju na moguće prisustvo štetnog organizma;
- za koje postoji mogućnost da je napadnuto ili da će biti napadnuto štetnim organizmom, uključujući bilje koje bi moglo biti napadnuto zbog svoje osjetljivosti prema štetnom organizmu ili je u neposrednoj blizini napadnutog bilja ili zbog zajedničkog mjesta proizvodnje, ukoliko je ono poznato, sa napadnutim biljem ili biljem uzgojenim od njega.

Sigurnosno područje je područje sa poluprečnikom od najmanje 2 km od granice zaraženog područja.

Granice područja iz stava 1 ovog člana određuju se na osnovu naučnih principa, biologije štetnog organizma, nivoa infestacije i rasprostranjenosti određenog bilja i određenog drveta u tom području.

Granice sigurnosnog područja mogu se smanjiti na najmanje 1 km od granice zaraženog područja ako se utvrdi da je iskorjenjivanje štetnog organizma moguće uz primjenu fitosanitarnih mjera u skladu sa članom 7 ovog pravilnika, uzimajući u obzir okolnosti pojave štetnog organizma, rezultate posebnog nadzora ili neposrednu primjenu fitosanitarnih mjera.

Ako se prisustvo štetnog organizma potvrdi u sigurnosnom području, razgraničenje između zaraženog i sigurnosnog područja mijenja se u skladu sa novonastalom situacijom.

Ako se u obilježenom području posebnim nadzorom ne utvrdi prisustvo štetnog organizma tokom perioda od četiri uzastopne godine, obilježeno područje se ukida.

Izuzetno od stava 1 ovog člana obilježeno područje ne uspostavlja se ako:

- 1) postoji dokaz da je štetni organizam unijet u određeno područje sa biljem, drvetom ili drvenim materijalom za pakovanje koje je bilo infestirano prije unošenja u to područje i ako je utvrđeno da štetni organizam nije odomaćen i da širenje i razmnožavanje štetnog organizma nije moguće zbog njegove biologije;
- 2) postoji dokaz da je prisustvo štetnog organizma izolovani nalaz, koji može ali ne mora biti neposredno povezan sa određenim biljem, drvetom ili drvenim materijalom za pakovanje pa se ne očekuje da će doći do odomaćenja štetnog organizma, i ako je utvrđeno da se štetni organizam nije odomaćio i da širenje i razmnožavanje štetnog organizma nije moguće zbog njegove biologije, uzimajući u obzir rezultati posebnog

istraživanja i mjere iskorjenjivanja, koje mogu uključivati preventivnu sječu i odlaganje određenog bilja i biljnih proizvoda, kao i uništenje i odlaganje drvenog materijala za pakovanje nakon što su pregledani.

U slučaju iz stava 8 ovog člana, sprovode se sljedeće fitosanitarne mjere:

- 1) hitne mjere kojima se obezbjeđuje brzo iskorjenjivanje štetnog organizma i isključuje mogućnost njegovog širenja;
- 2) sprovođenje nadzora tokom perioda koji obuhvata najmanje jedan životni ciklus štetnog organizma i jednu dodatnu godinu, uključujući nadzor tokom najmanje četiri uzastopne godine, u poluprečniku od najmanje 1 km oko infestiranog bilja, drveta ili drvenog materijala za pakovanje, ili od mjesta na kojem je pronađen štetni organizam;
- 3) uništavanje svog infestiranog bilja, drveta ili drvenog materijala za pakovanje;
- 4) otkrivanje izvora infestacije u što većoj mogućoj mjeri i sljedljivost bilja, drveta ili drvenog materijala za pakovanje povezanog na bilo koji način sa infestacijom, kao i njihov pregled radi pronalaženja znakova infestacije koji uključuje i ciljanu destrukcionu metodu;
- 5) upoznavanje javnosti o opasnosti koju predstavlja štetni organizam;
- 6) druge mjere u skladu sa Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere (ISPM) br. 9 i 14.

### **Fitosanitarne mjere za iskorjenjivanje štetnog organizma**

#### **Član 7**

Radi iskorjenjivanja štetnog organizma u obilježenom području sprovode se sljedeće fitosanitarne mjere:

- 1) hitna sječa infestiranog bilja i bilja sa znacima infestacije štetnim organizmom, kao i potpuno uklanjanje njegovog korijenja ako su ispod korijenovog vrata infestiranog bilja pronađeni hodnici i galerije nastale aktivnošću larvi, a u slučaju da je infestirano bilje otkriveno van sezone leta štetnog organizma, sječa i uklanjanje bilja vrši se prije početka sljedeće sezone leta;
- 2) sječa svog određenog bilja u poluprečniku od 100 m oko infestiranog bilja i pregled određenog bilja na prisustvo znakova infestacije štetnim organizmom, a u slučajevima kada sječa nije primjerena za pojedino drveće zbog njihove posebne društvene, kulturne ili ekološke vrijednosti, vrše se pojedinačni i redovni pregledi tog drveća radi otkrivanja bilo kakvih znakova prisustva štetnog organizma, kao i preduzimanje mjera ekvivalentnim sječi radi sprečavanja mogućeg širenja štetnog organizma sa tog bilja;
- 3) uklanjanje, pregled i bezbjedno odlaganje posjećenog bilja iz tač. 1 i 2 ovog stava, a ako je neophodno i njegovog korijenja, zatim pregled i odlaganje drugih biljnih proizvoda i drvenog materijala za pakovanje, uz preduzimanje mjera predostrožnosti da bi se izbjeglo širenje štetnog organizma tokom i nakon sječe;
- 4) zabrana premještanja potencijalno infestiranog materijala van obilježenog područja;
- 5) otkrivanje izvora infestacije u što većoj mogućoj mjeri i sljedljivost bilja, drveta ili drvenog materijala za pakovanje povezanog na bilo koji način sa slučajem infestacije i njihov pregled radi pronalaženja znakova infestacije koji uključuje i ciljanu destrukcionu metodu, kao i sječa određenog bilja ako pregledi i ispitivanje pokazu da je ono infestirano;
- 6) zamjena određenog bilja drugim biljnim vrstama, prema potrebi;
- 7) zabrana sadnje novog određenog bilja na otvorenom prostoru u području iz tačke 2 ovog stava, osim na mjestima proizvodnje iz člana 9 stav 1 ovog pravilnika;
- 8) sprovođenje nadzora radi utvrđivanja prisustva štetnog organizma na određenom bilju, a posebno u sigurnosnom području, koji uključuje najmanje jedan pregled godišnje, a prema potrebi uzimaju se uzorci ciljanom destrukcionom metodom;

- 9) upoznavanje javnosti o opasnosti koju predstavlja štetni organizam i o mjerama donešenim radi sprečavanja unošenja i širenja štetnog organizma i uslovima premještanja određenog bilja, drveta i drvenog materijala za pakovanje iz obilježenog područja;
- 10) prema potrebi sprovođenje posebnih mjera za koje se smatra da mogu spriječiti, ometati ili odložiti iskorjenjivanje, a posebno one koje se odnose na pristupačnost i odgovarajući način iskorjenjivanja infestiranog bilja ili bilja za koje se sumnja da je infestirano, bez obzira na njihovu lokaciju, svojinu ili odgovorno lice;
- 11) druge mjere u skladu sa Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere (ISPM) br. 9 i 14.

### **Fitosanitarne mjere za suzbijanje štetnog organizma**

#### **Član 8**

Kada se u obilježenom području posebnim nadzorom potvrdi prisustvo štetnog organizma u periodu dužem od četiri uzastopne godine i kada postoje podaci da se štetni organizam ne može iskorijeniti, preduzimaju se mjere suzbijanja kojima se prisustvo štetnog organizma u obilježenom području održava na određenom nivou radi sprečavanja njegovog daljeg širenja (containment).

U slučaju iz stava 1 ovog člana, poluprečnik sigurnosnog područja povećava se na najmanje 4 km.

Fitosanitarne mjere za suzbijanje štetnog organizma su:

- 1) hitna sječa infestiranog bilja i bilja sa znacima infestacije štetnim organizmom, kao i potpuno uklanjanje njegovog korijenja ako su ispod korijenovog vrata infestiranog bilja pronađeni hodnici i galerije nastale aktivnošću larvi, a u slučajevima kada je infestirano bilje otkriveno van sezone leta štetnog organizma, sječa bilja i uklanjanje vrše se prije početka sljedeće sezone leta;
- 2) uklanjanje, pregled i odlaganje posječenog bilja i njihovog korijenja, preduzimajući sve neophodne mjere predostrožnosti da bi se izbjeglo širenje štetnog organizma tokom i nakon sječe;
- 3) zabrana premještanja potencijalno infestiranog materijala van obilježenog područja;
- 4) zamjena određenog bilja drugim biljem, prema potrebi;
- 5) zabrana sadnje novog određenog bilja na otvorenom, u zaraženom području, osim na mjestima proizvodnje iz člana 9 stav 1 pravilnika;
- 6) sprovođenje nadzora radi utvrđivanja prisustva štetnog organizma na određenom bilju, a posebno u sigurnosnom području, koji uključuje najmanje jedan pregled godišnje, a prema potrebi uzimaju se uzorci ciljanom destrukcionom metodom;
- 7) upoznavanje javnosti o opasnosti koju predstavlja štetni organizam i mjerama radi sprečavanja unošenja i širenja štetnog organizma i uslovima premještanja određenog bilja, drveta i drvenog materijala za pakovanje iz obilježenog područja;
- 8) prema potrebi sprovođenje posebnih mjera za koje se smatra da mogu riješiti komplikacije koje sprječavaju, ometaju ili odlažu iskorjenjivanje, a posebno one koje se odnose na pristupačnost i odgovarajući način iskorjenjivanja infestiranog bilja ili bilja za koje se sumnja da je infestirano, bez obzira na njihovu lokaciju, svojinu ili odgovorno lice;
- 9) druge mjere kojima se može doprinijeti suzbijanju štetnog organizma.

### **Premještanje određenog bilja**

#### **Član 9**

Određeno bilje porijeklom iz obilježenih područja, može se premještati ako ga prati biljni pasoš i ako je tokom perioda od najmanje dvije godine prije premještanja, a bilje mlađe od dvije godine tokom cijelog životnog ciklusa, raslo na mjestu proizvodnje:

- 1) koje je registrovano u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti bilja;

- 2) na kome su godišnje obavljena najmanje dva detaljna službena inspekcijska pregleda u odgovarajuće vrijeme i nijesu nađeni znaci prisustva štetnog organizma, a u slučaju sumnje na prisustvo štetnog organizma, uključujući i uzorkovanje na granama i stablu ciljanom destrukcionom metodom;
- 3) ako je određeno bilje raslo na mjestu:
  - koje je fizički potpuno zaštićeno od unošenja štetnog organizma; ili
  - na kojem se vrše odgovarajuća preventivna tretiranja i uzorkovanje ciljanom destrukcionom metodom svakog lota određenog bilja prije premještanja u skladu sa tabelom 2 iz ovog člana i godišnji nadzori unutar poluprečnika od najmanje 1 km oko tog mjesta u odgovarajuće vrijeme, kojim nije otkriveno prisustvo niti znaci prisustva štetnog organizma:

Tabela 2

| Broj biljaka u lotu | Stepen uzorkovanja destrukcionom metodom<br>(broj biljaka koje se moraju rasjeći) |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 – 4 500           | 10 % od veličine lota                                                             |
| > 4 500             | 450                                                                               |

Mjesto proizvodnje iz stava 1 ovog člana su prostori (*premises*) ili zemljišta koja su proizvodna ili poljoprivredna cjelina, koja uključuje i zasebna mjesta proizvodnje koja se koriste u fitosanitarne svrhe.

Ako je određeno bilje dobijeno iz podloga koje ispunjavaju uslove iz stava 1 ovog člana, može se kalemiti plemkama koje nijesu gajene u skladu sa tim uslovima, s tim da im prečnik na najdebljem dijelu nije veći od 1 cm.

Određeno bilje koje nije porijeklom iz obilježenog područja, ali je unešeno na mjesto proizvodnje u obilježenom području, može se premještati ako to mjesto proizvodnje ispunjava zahtjeve iz stava 1 tač. 1, 2 i 3 ovog člana i ako to bilje prati biljni pasoš.

Određeno bilje uvezeno iz država za koje je poznato da je u njima prisutan štetni organizam, u skladu sa članom 3 ovog pravilnika, može se premještati samo ako ga prati biljni pasoš.

### **Premještanje određenog drveta**

#### **Član 10**

Određeno drvo porijeklom iz obilježenog područja, kao i određeno drvo koje je u potpunosti ili djelimično zadržalo svoju površinu i koje je unešeno u obilježeno područje ne smiju se premještati iz obilježenog područja.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, određeno drvo, osim drveta u obliku iverja, čestica, strugotina, otpada i ostataka, porijeklom iz obilježenog područja i određeno drvo koje je u potpunosti ili djelomično zadržalo svoju površinu, može se premještati van obilježenog područja samo ako ga prati biljni pasoš koji se izdaje ako drvo ispunjava jedan od sljedećih uslova:

- 1) da je drvo je bez kore i toplotno je tretirano na način da je kroz cijeli profil drveta (uključujući srž) postignuta temperatura od najmanje 56 C u trajanju od najmanje 30 minuta bez prestanka, o čemu postoji dokaz u obliku oznake „HT” na drvetu ili na drvenom pakovanju bilo koje vrste u skladu sa opšteprihvaćenom praksom;
- 2) da je drvo podvrgnuto jonizujućem zračenju kako bi se postigla apsorbovana doza od najmanje 1 kGy kroz cijelo drvo.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, određeno drvo u obliku iverja, čestica, strugotina, otpada i ostataka porijeklom iz obilježenog područja može se premještati van obilježenog područja samo ako ga prati biljni pasoš i ispunjava jedan od sljedećih uslova:

1) da je drvetu odstranjena kora i da je toplotna tretirano na način da je kroz cijeli profil drveta (uključujući srž) postignuta temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 30 minuta u kontinuitetu;

2) da je obrađeno je u komade debljine i širine do 2,5 cm.

Ako u obilježenom području nema objekata za tretiranje ili preradu, određeno drvo se premješta do najbližeg objekta za tretiranje ili preradu van obilježenog područja, pod službenim nadzorom i u zatvorenim uslovima radi sprečavanja širenja štetnog organizma i hitnog sprovođenja tretiranja ili prerade.

Otpad koji nastane tokom tretiranja ili prerade određenog drveta odlaže se na način kojim se sprječava širenje štetnog organizma van obilježenog područja.

Oko objekata za tretiranje ili preradu, u poluprečniku od najmanje 1 km, vrši se nadzor radi otkrivanja prisustva štetnog organizma, pregledima vrsta *Prunus spp.*

### **Premještanje određenog drvenog materijala za pakovanje**

#### **Član 11**

Drveni materijal za pakovanje porijeklom iz obilježenog područja ne smije se premještati van obilježenog područja.

Izuzetno od stava 1 ovog člana određeni drveni materijal za pakovanje porijeklom iz obilježenog područja može se premještati samo ako je podvrgnut je jednom od odobrenih tretmana iz Priloga I FAO Međunarodnog Standarda za Fitosanitarne mjere broj 15 i označen u skladu sa tim standardom.

Ako u obilježenom području nema objekta za tretiranje, određeni drveni materijal za pakovanje može da se premješta do najbližeg objekta za tretiranje izvan obilježenog područja, pod službenim nadzorom i u zatvorenim uslovima radi sprečavanja širenja štetnog organizma u skladu sa stavom 2 ovog člana.

Otpad koji nastane tokom tretiranja u skladu sa stavom 2 ovog člana, odlaže se na način kojim se sprječava širenje štetnog organizma van obilježenog područja.

Oko objekata za tretiranje ili preradu, u poluprečniku od najmanje 1 km, vrši se nadzor radi otkrivanja prisustva štetnog organizma, pregledima vrsta *Prunus spp.*

### **Izveštavanje o posebnom nadzoru i fitosanitarnim mjerama**

#### **Član 12**

O posebnom nadzoru i sprovedenim fitosanitarnim mjerama za sprečavanje pojave i suzbijanje štetnog organizma, se obavještava Evropska komisija godišnje najkasnije do 30. aprila.

### **Početak primjene**

#### **Član 13**

Odredba člana 12 ovog pravilnika primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

### **Prestanak važenja**

#### **Član 14**

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanje *Rhynchophorus ferrugineus* (Oliver)\* ("Službeni list CG", broj 54/12).

## Stupanje na snagu

### Član 15

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

-----  
\* U ovaj pravilnik prenešena je: Odluka Evropske Komisije (EU) 2018/1503 od 8. oktobra 2018. o utvrđivanju mjera za sprečavanje unošenja u Evropsku Uniju štetnog organizma *Aromia bungii* (Faldermann) i njegovog širenja unutar Evropske Unije (Commission implementing decision (EU) 2018/1503 of 8 October 2018 establishing measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of *Aromia bungii* (Faldermann)) \*\*Odluka Evropske komisije (EU) 2018/490 od 21. marta 2018. o stavljanju van snage Odluke 2007/365/EZ o hitnim mjerama za sprečavanje unošenja *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) (crvene palmine pipe) u Evropsku uniju i njegovog širenja unutar Evropske unije (Commission implementing decision (EU) 2018/490 of 21 March 2018 repealing Decision 2007/365/EC on emergency measures to prevent the introduction into and the spread within the Community of *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier))

Broj:320-156/19-3

Podgorica, 4. marta 2019. godine

Ministar,  
mr **Milutin Simović**, s.r.

## Određeno drvo

| Oznaka KN     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4401 12 00    | Ogrijevno drvo od nečetinara, u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili sličnim oblicima                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4401 22 00    | Drvo od nečetinara u obliku iverja ili sličnih čestica                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4401 40       | Drvena piljevina, otpaci i ostaci od drva, neaglomerisani <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4403 12 00    | Drvo od nečetinara, neobrađeno, zaštićeno bojom, lazurrom, kreozotom ili drugim sredstvima, sa korom ili bez kore ili bjeljike, ili grubo obrađeno (učetvoreno)                                                                                                                                                                      |
| ex 4404 20 00 | Drvo nečetinara za obruče; cijepano kolje; zašiljeno kolje, prošće, letve i stubovi za ogradu od drveta zašiljeni ali nerezani po dužini; drvo grubo prekraćeno ali netokareno, nesavijeno ili drukčije obrađeno, podesno za proizvodnju štapova, kišobrana, držalja za alate ili slične proizvode; trake, cjepke i slično od drveta |
| 4406          | Željeznički ili tramvajski pragovi od drveta                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4407 94       | Drvo trešnje ( <i>Prunus</i> spp.), obrađeno po dužini piljenjem ili glodanjem, rezano ili ljušteno, neovisno je li blanžano, brušeno ili spojeno na krajevima ili ne, debljine veće od 6 mm                                                                                                                                         |
| 4416 00 00    | Burad, bačve, kace, čabrovi i drugi bačvarski proizvodi i njihovi djelovi od drveta, uključujući i duge                                                                                                                                                                                                                              |
| 9406 10 00    | Montažne zgrade od drveta                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

<sup>(1)</sup> Primjenjuje se za otpatke i ostatke od drveta, neaglomerisane, debljine i širine veće od 2,5 cm.